



SAVJET ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE

Broj: 9/46 - 18

Podgorica, 22. mart 2018. godine

Crna Gora
MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA
ministar Mehmed Zenka

HITNO

Uvaženi Ministre,

Savjet za građansku kontrolu rada policije od svog osnivanja prati problematiku nasilja u porodici i nasilja nad ženama i stim u vezi posebno prati aktivnosti koje se u vezi sa implementacijom Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbul ska konvencija).

S tim u vezi molimo da nas hitno i što detaljnije informišete o implementaciji člana 16. ratifikovane Konvencije a koji podrazumijeva kreiranje i implementaciju programa preventivne intervencije i programa za rad sa učiniocima nasilja.

Osim opisa aktivnosti molimo vas da direktni i jasan odgovor da li su u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i Vladi Crne Gore u cijelini preduzete neophodne zakonodavne ili druge mјere za osnivanje i podršku programa koji imaju za cilj da učinoci nasilja u porodici nauče i usvoje nenasilno ponašanje u međuljudskim odnosima u pogledu sprječavanja daljeg nasilja i izmjene obrazaca nasilnog ponašanja.

S poštovanjem,





Crna Gora
SAVJET ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE
Broj: 9/48 - 18
Podgorica, 2. 04. 2018 god.

CRNA GORA
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Br. 01-023-330/18-2
Podgorica, 28. mart 2018. godine

SAVJET ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE
- G-din Zoran Čelebić, predsjednik Savjeta -

Predmet: Implementacija člana 16 Istanbulske konvencije u Crnoj Gori

Poštovani,

U vezi sa Vašim dopisom br. 9/46 - 18 od 22. marta 2018. godine, kojim ste se obratili Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, za *dostavljanje informacija o implementaciji člana 16. ratifikovane Konvencije Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), a koji podrazumijeva kreiranje i sprovođenje programa preventivne intervencije i programa za rad sa učiniocima nasilja*, obavještavamo Vas da Ministarstvo nije primarno nadležno za sprovođenje Istanbulske konvencije.

Zaštita ljudskih prava i zaštita žena od nasilja, prepoznati su kao jedan od nacionalnih prioriteta. Vlada Crne Gore vodi politiku bazirano na principima nediskriminacije i poštovanja ljudskih prava, i to je iskazano kroz postojeći normativni i institucionalni okvir.

U prevenciji i suzbijanju nasilja generalno nad ženama i pristupu žena pravosuđu u Crnoj Gori učinjen je značajan napredak u proteklih nekoliko godina naročito na zakonodavnem planu i planu podizanja svijesti javnosti o problemu nasilja nad ženama. Usvojen je Zakon o zaštiti od nasilja u porodici (2010), Strategija zaštite od nasilja u porodici (prva za period 2011-2015; druga za period 2016-2020), potpisani Protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici između svih relevantnih institucija (2011).

Crna Gora je pristupila i Konvenciji o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW). U okviru 67. redovnog zasjedanja Komiteta UN za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), koje je održano u Ženevi, 11. jula 2017. godine, delegacija Vlade Crne Gore, koju je predvodio Ministar za ljudska i manjinska prava, predstavila je Drugi periodični izvještaj Crne Gore o implementaciji Konvencije o

Rimski trg, br. 46, 81 000, Podgorica
tel: +382 20 482 129; fax: + 382 20 234 198; website: www.minmanj.gov.me



eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW). S tim u vezi, CEDAW Komitet je naglasio značaj donošenja legislative usmjerene na eliminaciju diskriminacije nad ženama, kao i uspostavljanje različitih institucionalnih mehanizama i politika za unapređenje prava žena.

Crna Gora, je bila među među prvih pet država potpisnica Istanbulske Konvencije o sprječavanju i suzbijanju porodičnog nasilja i nasilja nad ženama, koja je stupila na snagu avgusta 2014. godine, i koja obavezuje na usklađivanje zakonodavnog okvira i institucionalnih mehanizama sa odredbama ove Konvencije.

Od momenta usvajanja Zakona o zaštiti od nasilja u porodici (2010) primijećen je povećan broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Ovo jasno ukazuje da se Zakon primjenjuje u praksi. Važno je istaći da je povećan broj prekršajnih prijava dok je broj krivičnih prijava smanjen što je bila i namjera donošenja posebnog Zakona, kako bi žrtva dobila brzu i efikasnu preventivnu zaštitu.

Ovim zakonom propisana je i obaveza policije, organa za prekršaje, državnog tužilaštva, centara za socijalni rad ili drugih ustanova socijalne i dječje zaštite, zdravstvenih ustanovova, kao i drugih organa i ustanova koje se bave zaštitom, da pružaju potpunu i koordiniranu zaštitu žrtvi nasilja u porodici, a regulisano je i pitanje formiranja i rada multidisciplinarnih timova i principa saradnje.

Zakonom o prekršajima su predviđene zaštitne mjere kojima se preventivno djeluje protiv počinioca nasilja i istovremeno štiti žrtva nasilja.

U 2015. usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći kojim je izvršena izmjena u dijelu da se žrtvama nasilja u porodici iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici sada omogućava da budu prepoznati/e kao privilegovani/e korisnici/e prava na besplatnu pravnu pomoć, na isti način kao i žrtvama krivičnog djela nasilje u porodici iii porodičnoj zajednici. Takođe je usvojen Zakon o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja, kojim je žrtvama krivičnih djela nasilja u porodici, omogućeno pravo na odgovarajuću naknadu štete.

Vlada Crne Gore, u martu 2017. godine, donijela je treći po redu nacionalni strateški dokument za rodnu ravnopravnost – Plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti za period 2017-2021, sa dvogodišnjim akcionim planom koji predvidio mјere, nosioce, partnerе na realizaciji mјera, rokove, finansijska sredstva i indikatore. Jedna od oblasti djelovanja je i oblast rodno zasnovano nasilje.

Prema istraživanju koje su partnerski sproveli Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Kancelarija UNDP u Crnoj Gori, uz finansijsku podršku DEU, sprovedenom u okviru programa IPA 2014, svaka peta žena u Crnoj Gori doživjela je neki od oblika nasilja od strane njihovih supruga i/ili partnera, dok je svaka druga tokom života bila žrtva nasilja. Svaka peta žena u 2016. godini je doživjela neki oblik nasilja - 20% žena je doživjelo bar jedan oblik ekonomskog nasilja, 17% je doživjelo bar



jedan oblik fizičkog nasilja, 38% psihičko i 7% seksualno nasilje. Percipirani problemi u sprovođenju Protokola se tiču još uvijek nedovoljne informisanosti, edukovanosti kadra o samom Protokoli, zakonske neobaveznosti njegovog pridržavanja i samim tim neuključivanja pojedinih institucija kako predviđa Protokol. Građane/nke Crne Gore nasilje u porodici i nasilje nad ženama košta 9,3 miliona eura godišnje ili 11.500 eura po prijavljenom slučaju, dok ono neprijavljeno nasilje državu košta 233,2 miliona eura, što je utvrđeno pomenutom studijom.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je bilo uključeno u evaluaciju projekata NVO-a, koje su aplicirale za Regionalni program UN Women „Primjena zakona mijenjanje stavova“. Novi trogodišnji program „Primjena zakona, mijenjanje stavova“, čiji je cilj zaustavljanje rodne diskriminacije i nasilja nad ženama, finansira EU, u iznosu od 5 miliona eura, a sprovodi Agencija UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UNWomen) u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj. Komponentu za Crnu Goru, u vrijednosti od skoro 380.000 eura, sprovodiće Kancelarija UNDP u Crnoj Gori.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u kontinuitetu sprovodi obuke na temu borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici za različite ciljne grupe (nosioci pravosudnih funkcija, članovi/ce multidisciplinarnih timova, nastavnici/ce i profesori/ce, predstavnici/e medija, učenici/ce itd.). Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, je 13. oktobra 2017. godine u saradnji sa Zavodom za školstvo, organizovalo jednodnevni seminar na temu: Rodna ravnopravnost u obrazovanju sa posebnim osvrtom na rodno zasnovano nasilje. Ciljna grupa bili/e su nastavnici/e različitih struka osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori, posebno nastavnici/e građanskog vaspitanja/obrazovanja.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, je u saradnji sa kancelarijom UNDP-a i Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, Podgoricom, kao i opština Bijelo Polje, Berane i Tivat, organizovalo 4 javna časa u navedenim gradovima povodom obilježavanja kampanje "16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama", za učenike/ce osnovnog i srednjeg obrazovanja. Nakon pozdravnih riječi i upoznavanja sa radom i nadležnostima Ministarstva za ljudska i manjinska prava i saradnjom između Ministarstva sa opština, sa učenici/ama je razgovarano o tome da li su se dosad susretali sa nasiljem, da li znaju koji su to oblici nasilja, kao i o mehanizmima zaštite, kao i njihovim stavovima i percepcijama o rodnoj ravnopravnosti i rodno zasnovanom nasilju.

Poseban vid nasilja nad ženama/devojčicama je praksa ranih-prisilnih brakova, koja je prisutna naročito među RE populacijom. Vlada Crne Gore je usvojila nova Strategiju za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020, gdje pitanje posebno apostrofirano. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava sprovodi istraživanja, obuke i kampanje, u cilju smanjivanja i iskorenjivanja ove pojave, zajedno sa ostalim nadležnim institucijama i NVO-ima koje se bave ovim pitanjem.



Vlada Crne Gore je početkom 2017.g. donijela Akcioni plan za primjenu Rezolucije 1325 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija - Žene mir i bezbjednost u Crnoj Gori (2017-2018), u cilju podrške i praćenja sprovođenja ove i srodnih rezolucija na lokalnom, državnom i globalnom nivou. Kao tri ključna područja za primjenu rezolucija UN u ovoj oblasti definisani su: povećanje učešća žena u odlučivanju i mirovnim procesima, zaštita žena u konfliktnim zonama i integracija rodne perspektive i rodnog obrazovanja u mirovne operacije.

Više informacija o mjerama koje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava sprovodi u oblasti zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici možete pronaći u godišnjem Izvještaju o sprovođenju Plana aktivnosti za postizanje ravnopravnosti 2017-2021(PAPRR), koji se objavljuje na sajtu Ministarstva. Izvještaj o sprovođenju PAPRR-a za 2017. godinu je Vlada usvojila u martu 2018. godine i biće objavljen na sajtu nakon dostavljanja Zaključka Vlade Crne Gore.

MINISTAR

Mehmed Zenka





SAVJET ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE

Broj: 9/49 - 18

Podgorica, 2. april 2018. godine

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ministar MEHMET ZENKA

Predmet: ZAHTJEV, HITNO

Veza: Vaš akt br.01-023-330/18-2 od 28. marta 2918g

Uvaženi Ministre,

zahvaljujemo na Vašem detaljnem odgovoru u vezi sa ukupnim aktivnostima Ministarstva za ljudska i manjinska prava iz kojeg smo se kvalitetno upoznali sa naporima i aktivnostima organa kojim rukovodite.

Kako naš zahtjev nije bio uopšten, već precizan i jasan, najljubaznije Vas pozivamo i molimo da nam pružite preciznu informaciju o implementaciji člana 16. ratifikovane Konvencije a koji podrazumijeva **kreiranje i implementaciju programa preventivne intervencije i programa za rad sa učiniocima nasilja** jer o tome u prethodnom dopisu nema informacija.

